



C & M
SEPTEMBER 29
2026

Cesar & Maria

Save the Date





Cesar Augusto & Maria Lourdes

The Wedding

29th of September 2026

Wedding Ceremony

Cathedral

- | | |
|-------|--|
| 13:00 | Groom and groomsmen arrive at the Cathedral; Guests gather |
| 13:15 | Processional |
| 13:30 | Ceremony begins |
| 14:30 | Recessional & Nuptial Greetings |

Readers & Participants in the Liturgy of the Word

The Holy Mass will be celebrated according to the Roman Rite, with readings in English, Spanish, and Cebuano (Bisaya) to honour our shared heritage.

Our Wedding Mass includes beautiful customs from both Honduran and Filipino heritage, rooted in the Spanish-Roman Catholic tradition:

First Reading: Mr Stephen Oca — Proclaimed in Cebuano (Bisaya) and English.

Second Reading: Mr Cesar Alberto Castillo Botto — Proclaimed in Spanish and English.

Responsorial Psalm: Sung by the Cathedral Choir.

Gospel: Proclaimed by Very Rev. Canon Simon Lerche.

Prayers of the Faithful: Mr Cesar Alberto Castillo Botto.

Reflection during the Offering to the Blessed Virgin Mary: Miss Ma. Elizabeth Salaum Casingcasing.



Cesar Augusto & Maria Lourdes

The Wedding

29th of September 2026

Rite of Marriage Symbols

Language Guide:

Passages appear in English (Black), Spanish (Champagne), and Cebuano (Black, directly beneath the Spanish line).

Wedding Coins (*Arras*): Thirteen coins are given as a promise of shared prosperity and mutual responsibility.

Arras: Trece monedas se entregan como promesa de prosperidad compartida y responsabilidad.

Salapi sa Kasal (Arras): Gibitag ang napulog-tulo ka sensilyo ingon saad sa panag-ambit sa kalambu-an ug katungdanan nga managsama.

Veil Ceremony: A veil is draped over us, symbolising unity and God's protection.

Ceremonia del velo: Un velo se coloca sobre nosotros, simbolizando la unidad y la protección de Dios.

Seremonya sa Belo: Ang belo gibutang ibabaw kanamo, nga nagpasabot sa panaghiusa ug sa panalipod sa Dios.

Cord (Lazo/Yugal): A cord is placed in a figure-eight around us, representing everlasting fidelity and an unbreakable bond.

Lazo: Un lazo en forma de infinito se coloca sobre nosotros, representando la fidelidad eterna y un vínculo inseparable.

Yugal: Ang pisi nga gibimo nga numero otso gibutang sa among mga abaga, nga nagpasabot sa walay kataposang pagmatinud-anon ug sa dili mabungkag nga panaghiusa.

Offering to the Blessed Virgin Mary: After Communion, we offer flowers to Our Lady, entrusting our marriage to her care.

Ofrenda a la Virgen Maria: Después de la Comunión, ofrecemos flores a Nuestra Señora, encomendando nuestro matrimonio a su cuidado.

Halad ngadto sa Mahal nga Birhen Maria: Pagkahuman sa Komunyon, among ihalad ang mga bulak ngadto sa Mahal nga Birhen, nagsalig sa iyang pag-amuma ug pag-ampo alang sa among kaminyoon.

Unity Candle: The couple lights a single candle from two smaller ones, representing the union of two lives and families into one.

Vela de unidad: Los esposos encienden una sola vela a partir de dos más pequeñas, representando la unión de dos vidas y familias en una sola.

Kandila sa Panaghiusa: Ang magtiayon magdan-ag sa usa ka kandila gikan sa duba ka gamay nga kandila, nga nagpasabot sa paghiusa sa duba ka kinabubi ug duba ka pamilya ngadto sa usa lamang.



These traditions remind us that marriage is not only a union of two people, but also of families, faith, and culture.

Estas tradiciones nos recuerdan que el matrimonio no es solo la unión de dos personas, sino también de familias, fe y cultura.

Kining mga tradisyon nagapabinumdom kanato nga ang kaminyoon dili lang panagbiusa sa duba ka tawo, apan usab sa mga pamilya, pagtuo, ug kultura.

Receiving Holy Communion: If you will not be receiving Holy Communion, you are warmly invited to remain in prayer. In some parishes, it is customary to come forward with arms crossed to receive a brief blessing; please follow the guidance of the priest and ushers. Thank you for helping us safeguard the reverence due to the Sacrament.

Si no va a recibir la Sagrada Comunión, le invitamos cordialmente a permanecer en oración. En algunas parroquias es costumbre acercarse con los brazos cruzados para recibir una breve bendición; por favor, siga las indicaciones del sacerdote y de los ujieres. Gracias por ayudarnos a custodiar la reverencia debida al Santísimo Sacramento.

Kon dili ka modawat sa Balaan nga Komunyon, ginaimbitar ka namo nga magpabilin sa pag-ampo. Sa pipila ka mga parokya, naandan nga moduol uban sa mga bukton nga gilansang aron madawatan ang usa ka gamayng panalangin; palibug sundon ang giya sa pari ug sa mga tigtabang. Salamat sa imong tabang sa pagbantay sa pagkabalaan ug pagtabod nga angay sa Santos nga Sakramento.

La Rosa Secreta Entourage

Officiating Priest

Very Rev. Canon Simon Lerche

Parents of the Groom

MR CESAR CASTILLO TORRES

&

MRS INDIRA CASTILLO BOTTO
PARANKY

Parents of the Bride

MR FELIX BAYRON CASINGCASING JR

&

MRS ERLINDA SALAUM CASINGCASING

Principal Sponsors

MR RICARDO GILART
MR ROBERT DOUGLAS BECKWITH
MR BERT ACERTO
MR RUWAN SAGARA
MR STEPHEN OCAY
MR CARLITO BAISAC
MR JEROME CASTINO
MR NEIL GUILARAN-GREENAWAY

MISS VERONICA ANDONIE
MRS MARIA SONIA TERESA BECKWITH
MRS EMMA LILIAN BOTTO PARANKY
MRS SAMADARA SAGARA
MRS LEONORA OCAY
MRS AMY ARLENE BAISAC
MRS NIEZYL GICA CASTINO CASTRO
MRS MARNELLI GUILARAN-GREENAWAY



Best Men

MR CESAR ALEJANDRO CASTILLO BOTTO
MR CESAR ALBERTO CASTILLO BOTTO

Maid of Honor

MISS MA. ELIZABETH SALAUM
CASINGCASING

Groomsmen

MR JOHN PAUL SALAUM CASINGCASING
MR JOSEPH BECKWITH
MR DANIEL SHLOSBERG
MR AAKASH RAI
MR JACK GARDENER
MR PHILIP WALKER
MR SAMI GARALLAH

Bridesmaids

MISS CLAIRE CASTILLO BOTTO
MISS ANA CASTILLO BOTTO
MISS INDIRA CASTILLO BOTTO
MISS BERNADETTE BECKWITH
MISS CHARISSE BEA REYES
MISS EMMA COLE
MISS LAUREN WILSON

Veil Sponsors

MR JOHN PAUL CASINGCASING & MISS CLAIRE CASTILLO BOTTO

Cord Sponsors

MR CESAR ALEJANDRO CASTILLO BOTTO & MISS MA. ELIZABETH
SALAUM CASINGCASING

Candle Sponsors

MR CESAR ALBERTO CASTILLO BOTTO & MISS BERNADETTE BECKWITH

Coin Bearer

MR PATRICK
GARDENER

Bible Bearer

MASTER ROLAND
OSORIO

Ring Bearer

MASTER GAUSSDY
GRANADOS GUZMAN

Flower Girl

MISS SHADIA OSORIO



Cesar Augusto & Maria Lourdes

The Wedding

29th of September 2026

Wedding Reception

Rushpool Hall

16:00	Reception commences at Rushpool Hall
16:30	Drinks reception and Canapés
17:15	Toasts and speeches
17:45	Wedding buffet Served
20:15	Cake Cutting
20:20	First dance, Parents' dance & Money dance
21:00	Open dance floor
21:00	Games & Entertainment
22:00	Moonlit Merriment
00:00	Last call for drinks
00:00	Reception concludes; guests may begin their departure. Return transport will be available.

Please note: all timings are subject to change. For the most up-to-date schedule, kindly refer to our wedding website.

LA ROSA SECRETA

